

NLB BANKA AD PODGORICA

Broj:
Podgorica, .2021

OKVIRNI UGOVOR O OTVARANJU I VOĐENJU TRANSAKCIJONOG RAČUNA

Zaključen izmedju:

NLB Banke AD Podgorica, koju zastupa i predstavlja Glavni izvršni direktor Martin Leberle, sa sjedištem u Podgorici, ul. Stanka Dragojevića br.46, upisana u CRPS Uprave prihoda i carina pod brojem 4-0006161, PIB 02011395, transakcioni račun broj ----- (u daljem tekstu: **Banka**)
i -----

sa sjedištem adresa , šifra djelatnosti , PIB -----, koje zastupa i predstavlja ----- JMBG ----- tel. ----- (u daljem tekstu: **Korisnik**).

ČLAN 1. PREDMET UGOVORA

Okvirnim Ugovorom o otvaranju i vođenju transakcionog računa (u daljem tekstu: Okvirni Ugovor), uređuju se medjusobna prava i obaveze Banke i Korisnika u vezi otvaranja i ukidanja računa Korisnika, kao i izvršavanju transfera u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu.

ČLAN 2. OTVARANJE RAČUNA

Na osnovu Okvirnog Ugovora i zahtjeva za otvaranje računa koji čini njegov sastavni dio Banka Korisniku otvara transakcioni račun (u daljem tekstu: Račun) na način i pod uslovima utvrđenim Okvirnim Ugovorom i to:

- **Račun u nacionalnom platnom prometu Broj računa**
- **Račun u međunarodnom platnom prometu Broj računa**

Sastavni dio Okvirnog ugovora čine:

- Pregled naknada za usluge za poslovne subjekte-Tarifa banke (Prilog 1.)
- Terminski plan izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte (Prilog 2)
- Opšti uslovi vodenja transakcionalnih računa i obavljanja usluga platnog promata prometa za poslovne subjekte (Prilog 3)

Potpisom Okvirnog ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat sa prilozima koji čine sastavni dio Okvirnog ugovora kao i da se sa istima u cijelosti slaže i prihvata ih.

ČLAN 3. IZVRŠAVANJE TRANSFERA

Banka će preko Računa Korisniku izvršavati platne transakcije i obavljati usluge polaganja, podizanja ili prenosa novčanih sredstava u okviru raspoloživog stanja na Računu.

Nalog za plaćanje Korisnik izdaje u pisanoj formi i elektronskim putem.

Vrste platnih usluga koje Banka pruža, specifikaciju podataka koje Korisnik platnih usluga mora da dostavi radi pravilnog izvršavanja naloga za plaćanje, način davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije i opoziv saglasnosti, momenat prijema naloga za plaćanje i krajnji rok za izvršavanje platne usluge sadržani su u Opštim uslovima vođenja transakcionalnih računa i obavljanja usluga platnog promata za poslovne subjekte i Terminskom planu izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte..

Nalozi se izvršavaju prema datumu dospjeća, redoslijedu prijema, oznaci hitnosti i prioriteta koji određuje Korisnik.

ČLAN 4. SREDSTVA NA RAČUNU, NAKNADE, KAMATE

Sredstva koja Korisnik drži na Računu predstavljaju njegov depozit po vidjenju. Banka na ova sredstva obračunava i plaća kamatu shodno poslovnoj politici Banke i Tarifi Banke. Depozit je zaštićen u skladu sa važećim propisima, koji regulišu zaštitu depozita u Crnoj Gori. Banka je članica Fonda za zaštitu depozita. Fond za zaštitu depozita, obračunava i vrši isplatu garantovanog depozita do iznosa od 50.000 eura po korisniku, bez obzira na broj i visinu depozita koje Korisnik posjeduje kod banke, u kojoj je nastupio zaštićeni slučaj.

Po osnovu redovnog obavljanja poslova platnog prometa Banka Korisniku na kraju radnog dana naplaćuje naknadu predviđenu Tarifom Banke za platne transakcije u nacionalnom platnom prometu, odnosno u trenutku odradjivanja pojedinačnog naloga u međunarodnom platnom prometu.

Korisnik je saglasan da Banka, bez njegove posebne pisane saglasnosti, a u skladu sa važećim pregledom naknada za usluge za poslovne subjekte Banke koji su sastavni dio ovog Ugovora, može obračunavati i naplaćivati management fee po stopi važećoj na dan obračuna, a koja u trenutku potpisivanja ugovora iznosi 0,50% na godišnjem nivou. Iznos management fee se utvrđuje početkom svakog mjeseca i obračunavaće se za taj mjesec dekurzivno na kumulativni saldo depozita preko 2 mil EUR primjenom proporcionalne metode. Iznos naknade se uskladije mjesечно sa stopom koju utvrđuje Evropska Centralna banka (ECB). Za iznos management fee-a mjesечно se zadužuje račun Korisnika.Korisnik je saglasan da se navedena naknada može obračunati i na sve depozite Korisnika kod Banke, bez obzira kada su pojedinačni ugovori zaključeni, ukoliko je ukupan kumulativni saldo preko 2 miliona EUR.

Sve nadoknade za pružanje usluga platnog prometa sadržane su u Tarifi Banke.

Korisnik je saglasan da Banka, primjenu novih tarifa ili korekciju postojećih predloži Korisniku objavom na internet stranici Banke i na oglasnim tablama u filijalama, bez pismenog obavještavanja Korisnika. Nove tarife ili korekcije postojećih stupaju na snagu protekom dva mjeseca od dana objavljivanja na internet stranici Banke.

ČLAN 5. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA

O sprovedenom nalogu i izvršenom plaćanju Banka obavještava Korisnika putem izvoda sa računa u formi izvještaja koji sadrži: početni saldo, iznos i reference pojedinih plaćanja i saldo na kraju dana.

Korisnik je dužan da vodi računa o izvještajima koje dobija od Banke, da ih pregleda i u roku od 2 (dva) radna dana obavijesti Banku o svim neslaganjima ili osporavanju dugovanja ili potraživanja.

ČLAN 6. ZAŠТИTNE I KOREKTIVNE MJERE

Korisnik je dužan da:

- platni instrument koristi u skladu sa uslovima izdavanja i korišćenja tog platnog instrumenta utvrđenim ovim ugovorom;
- odmah po saznanju da je došlo do gubitka, krađe ili zloupotrebe platnog instrumenta, odnosno njegovog neovlašćenog korišćenja obavijesti Banku.
- da neposredno nakon prijema platnog instrumenta, preduzme sve razumne mjere za zaštitu personalizovanih sigurnosnih elemenata tog platnog instrumenta

Bliži uslovi pod kojima se platni instrument može blokirati, odgovornost za neautorizovane ili pogrešno izvršene platne transakcije, odgovornost za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac, odnosno primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, kao i uslovi za povraćaj sredstava sadržani su u Opštim uslovima vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za poslovne subjekte.

ČLAN 7. STATUSNE PROMJENE

Korisnik je dužan da o statusnim i drugim promjenama koje se registruju kod nadležnog organa, obavijesti Banku u roku od 3 (tri) dana od dana dobijanja akta o upisu te promjene kod nadležnog organa, pod prijetnjom raskida Okvirnog ugovora i naknade štete koju bi Banka mogla pretrpjeti zbog takvog propuštanja Korisnika.

ČLAN 8. RASKID UGOVORA

Okvirni Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i isti se može raskinuti prije izvršenja ugovornih obaveza pismenom saglasnošću obje ugovorne strane. U slučaju raskida Okvirnog Ugovora prije realizacije predmeta istog, svaka ugovorna strana je dužna da ispunji obaveze koje je, do trenutka raskida preuzeula.

Banka može jednostrano raskinuti ugovor i prekinuti poslovnu saradnju sa Korisnikom, u slučaju da prilikom sprovodjenja kontrola, na zahtjev Banke, Korisnik ne dostavi podatke i dokumentaciju neophodnu za vršenje radnji i mjera utvrđivanja i provjere identiteta Korisnika, praćenja poslovnog odnosa i kontrola transakcija u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno u skladu sa poslovnom politikom Banke i standardima iste iz ove oblasti.

Okvirni ugovor se može otkazati ili raskinuti i u svim drugim slučajevima predvidjenim Opštim uslovima vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog promata za poslovne subjekte.

Za slučaj da Korisnik podnese zahtjev za ukidanje računa, dužan je da prije podnošenja istog podmiri sve obaveze koje ima prema Banci po bilo kom osnovu.

Član 9. ANTIKORUPCIJA I SUKOB INTERESA

Ugovorne strane ovim putem, izjavljuju i potvrđuju da će ovaj Ugovor biti ništav, ukoliko bilo koje lice, u ime i za račun bilo koje Ugovorne strane, obeća, ponudi ili obezbijedi bilo koju nedopuštenu korist drugoj Ugovornoj strani ili njenom zastupniku, s namjerom pribavljanja posla, zaključenja ugovora pod povoljnim uslovima, ili s ciljem odricanja od dužne pažnje prilikom ispunjavanja ugovornih obaveza, ili pak preduzimanja bilo kog drugog činjenja ili nečinjenja, uslijed kojeg Banka ili bilo koje drugo lice, koje postupa za račun bilo koje Ugovorne strane, može trpjeti štetu ili mu je dozvoljeno da pribavi nedopuštenu korist.

Korisnik će obavijestiti Banku, u pisanoj formi, bez odlaganja o bilo kom potencijalnom ili stvarnom sukobu interesa između Korisnika i Banke i otkriti taj sukob. Korisnik će sprječiti da sukob interesa prouzrokuje negativni uticaj na ispunjavanje svojih obaveza iz ovog Ugovora i na interes Banke.

Član 10. POVJERLJIVOST

Odredbe ovog ugovora su povjerljive prirode. Banka će obezbijediti da bilo koje lice povezano sa njom, njenim službenicima ili zaposlenima, drži povjerljivim povjerljive informacije te da iste neće objelodaniti bilo kojem trećem licu.

Banka može da objelodani ili da dozvoli otkrivanje povjerljivih informacija:

- kada se to zahtijeva od nje na osnovu zakonske regulative ili po nalogu nadležnog suda ili drugog nadležnog organa.
- ukoliko je Korisnik prethodno dao pisano odobrenje.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik se neopozivo i bezuslovno saglašava da se podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu a do kojih Banka dode prilikom uspostavljanja i realizacije poslovnog odnosa sa Korisnikom, mogu koristiti za potrebe konsultovanja, procesuiranja, prenošenja ili bilo kakve druge upotrebe od strane članica NLB Grupe ili bilo kog njihovog podugovarača.

ČLAN 11. RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve eventualne sporove i nesporazume ugovorne strane će pokušati da rješe sporazumno.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rješenje, za rješenje spora nadležan je sud u Podgorici.

ČLAN 12. ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što nije obuhvaćeno Okvirnim Ugovorom primjenjivaće se odredbe pozitivnih propisa Crne Gore, koje regulišu ovu materiju.

Ugovor je zaključen i stupa na snagu kada ga potpišu predstavnici obje ugovorne strane.

Okvirni Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

BANKA

KORISNIK
